



10



Ntshi e e bonako thata, e e bothhale!

Ditshingwane le dikhukwane




Ntshi e ne ya nna ka tidimalo mo tsebeng ya Peba mme ya Bogela ditshenekegi di lwantshana ... gape!

"Ke bonako go lo feta," Tsie ya bua jalo.

"Le e seng!" ga duma jalo Ntshikgolo. "Botlhe ba a itse gore ke bonako go feta botlhe."

"Lo bua boeleele fela, yo o bonako go feta ke nna," Notshe ya ba garumela.

Ntshi ya re, "A re sianeng, a re taboga!"





A cartoon illustration of a bee with a yellow and black striped body, red wings, and a smiling face. It is shown in a flying pose against a light blue background.



Letsatsi la lobelo lwa goroga!
Botlhe mo tshingwaneng ba ne ba tlhapetswe ke boitumelo.
Botlhe ba ne ba le teng.

Bang!

"Mme ba ragoga ... Serurubele se di goga kwa pele ..."
mositaphala a itsise jalo.

Mamoruthwane wa loma Serurubele.

"Mme Mamoruthwane wa etelela pele ... jaanong ke eng seo?"
Mositaphala a botsa. "Notshe e dule mo lobelong!"

Notshe ga e a kgona go tlhokomologa dithunya tse di nkgang
monate.

"Mamoruthwane le Tsiekgolo ke bao ba tla ba lebile bokhutlong,"
Mositaphala a goa jalo.

Tsiekgolo ya kgorometsa Mamoruthwane. Mamoruthwane le ene a e kgorometsa.
Mme ... ba Thulana!

Ntshi e e neng e robete ka fa ga lefuka la Ntshikgolo ya tsoga ka letshogo
mme ya tswa mo bobeding jono jo bo lwang ... mme ya fofa go
kgabaganya mola wa phenyol

Batho ba goa ba re, "Halaa-la!". Mositaphala a ntsha kitsiso a re,
"Go fentse Ntshi."

Ke ka moo Ntshi e nnileng e e bonako go feta ditshenekegi
tsotlhe mo tshingwaneng.

